

t65_rlvect_1

(TMF7dU91ttp82d4BZ99zipnvQ6BZKwdQiwj)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ &X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ &X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k4_rlvect_1 \\ &X0 (k3_finseq_4 (u1_struct_0 X0) X1 X2 X3) = k1_algstr_0 X0 (k1_algstr_0 \\ &X0 X1 X2) X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ &X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ &X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (k4_rlvect_1 X0 (k2_finseq_4 (u1_struct_0 X0) X1 X2) = k1_algstr_0 \\ &X0 X1 X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (&((v2_rlvect_1 X0) \wedge (l1_algstr_0 \\ &X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ &X0)))) \Rightarrow (k3_rlvect_1 X0 X1 X2 = k1_algstr_0 X0 X1 X2) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((l1_algstr_0 X0)\wedge((m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(m1_subset_1 \\ & (k1_algstr_0 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_algstr_0 X0)\Rightarrow((v3_rlvect_1 X0)\Leftrightarrow(\forall X1.(\\ & m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow \\ & (k1_algstr_0 X0 (k1_algstr_0 X0 X1 X2) X3 = k1_algstr_0 X0 X1 (k1_algstr_0 \\ & X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v2_rlvect_1 X0)\wedge(l1_algstr_0 \\ & X0))\wedge((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0))))\Rightarrow(k3_rlvect_1 X0 X1 X2 = k3_rlvect_1 X0 X2 X1) \end{aligned} \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v13_algstr_0 X0)\wedge((v2_rlvect_1 \\ & X0)\wedge((v3_rlvect_1 X0)\wedge((v4_rlvect_1 X0)\wedge(l2_algstr_0 X0))))))\Rightarrow \\ & (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0))\Rightarrow(k4_rlvect_1 X0 (k3_finseq_4 (u1_struct_0 X0) X2 X1 X3) = k3_rlvect_1 \\ & X0 (k4_rlvect_1 X0 (k2_finseq_4 (u1_struct_0 X0) X1 X3) X2)))))) \end{aligned}$$